

PRIJAVA.

Podpisani Paul Stoll stajetarški majstor u Lemmu

javljam u smislu §. 79 obrtnoga zakona, da je Wilhelm Kohn rođ.

dan 28. 11. 1894 u Lemmu kod mene kao šegrt namješten

Naukovni odrošaj:

trajanje: tri godine

početak: 10. novembra 1898.

svršetak: 10. novembra 1901.



u pogledu obštirbe i uzdržavanja spomenutoga šegrita sklopljena je sliedeća pogodba:

U Lemmu dan 10. novembra 1898.
Paul Stoll

Pređ. namni
Jubie Karabašević

ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ
БЕОГРАДА

Br. 1949

up. šeg. 1898

RAVNATELJSTVU ŠEGRTSKE ŠKOLE

u

M J E S T U.

Na osnovu danas sklopljenog naukovnog ugovora kod ove oblasti dostavljaju se na službenu uporabu ovi podaci:

ŠEGRTA:

Prezime i ime

Wilhelm Kohn

Vjera

evroelit.

Dan, mjesec i godina rođenja

23. oktobra 1884

Domovina

Galvanija

Rodno mjesto

Lemnu

Svršeni nauci

I pol. progje II. raz. str. realke u Lemnu

RODITELJA ILI SKRBNIKA ŠEGRTA:

Prezime i ime

Leopold Kohn, otac

Zanimanje

mesetar

Obitavalište

Lemnu

POSLODAVCA:

Prezime i ime

Paul Stoll

Zanimanje

tapetar

Obitavalište

Lemnu

Ulica

glavna

Kućni broj

10

NAUKOVNOG UGOVORA USLOVLJENI:

Početak

10. novembra 1898.

Svršetak

10. novembra 1901.

GRADSKO POGLAVARSTVO

kao obrtna oblast I. molbe

U Z E M U N U, dne *10. novembra 1898.*

GRADSKI NAČELNIK:

u zast.

[Handwritten signature]
10. novembra 1898

HAБ-10-K 3625

ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ
БЕОГРАДА

UGOVOR.



Medju podpisanim Paul Stollom, tapetarom i Leopoldom Kohnom majstorom u Zemunu sklopljen je današnjim danom sljedeći ugovor:

1 Paul Stoll prima k sebi za šegrta Wilhelma Kohn rođj. 23/III-884. u Zemunu, ter će istoga u vremenu i pod uvjeti, niže označenimi obrt učiti.

2 Leopold Kohn daje svoga spomenutoga sinu na vrijeme i pod niže označenimi uvjeti Paulu Stollu, tapetarom majstoru za šegrta.

3. Učevni odnošaj ustanovljen je sljedeći:

Trajanje: Tri godine
Početak: 10. novembra 1898
Svršetak: 10. novembra 1901.



4. U pogledu uzdržavanja i obskrbljivanja spomenutoga šegrta, sklopljena je sljedeća pogodba: Šegrt ima dva poslovna stana, stan i plaćanje prino- se obrt. Kohnom, otac mu je roditelj
Podpisani obrtnik dužan je spomenutoga šegrta uzdržavati i obskrbljivati.

Pošto šegrta, polag sklopljene nagode, na plaćanje naukovine obvezan nije to se ovim ugovorom ustanovljuje, da je — u slučaju, ako je razriešenje naukovnog odnošaja šegrt prouzrokovao, kao i u onom slučaju ako je šegrt, prešav na drugu obrtnu granu, odkazao ugovor, — dužan je njegov u ime odštete ugovarajućem obrtniku for. platiti.

Dano u Zemunu dan 10. novembra 189 8.
Leopold Kohn Preuzet od šegrta Kohna i Stolla slat.
Pred njim Julije Karamata Paul Stoll

Ovaj je ugovor pred podpisanom obrtnom oblasti sklopljen. Podatei istoga su u popis šegrta pod br. 1949 unešeni.



Dano u Zemunu dan 10. novembra 189 8.
Gradsko poglavarstvo kao obrtna oblast prve molbe.

Obr. 5. B. §. 16—17. (Ako naukovina ustanovljena nije).